



Lobondeli na Nkolo mpe kososola na molimo

The Lord's Prayer with its spiritual interpretation

Mary Baker Eddy

Science and Health with Key to the Scriptures

Tata na biso oyo ajali na likolo,
Tata-Mama wa biso Nzambe, nta bolongobani,

Nkombo na yo ejala Mosanto.
Bomoko bua Yo bosengeli kokumisama.

Tika bokonji na yo eya.
Bokonzi bua Yo bosili koya; Ozali ntango inso sik'awa.

Tika mokano na yo esalama na nse, pelamoko na likolo.
Teya biso mpo toyeba ete, — ô likolo lokola mpe ô nse, — Nzambe azalaka nguya inso, mokonzi wa bakonzi.

Pesa biso lelo bilei na biso na mokolo na mokolo;
Pesa biso lelo ngrasya ya Yo; tondisa bamposa ya bolingi;

Limbisa biso nyongo na biso, pelamoko biso tokolimbisaka bango na nyongo na biso.
Mpo Bolingo alakisamaka na kati ya bolingani;

Mpe kendisa biso na komekama te, kasi bikisa biso na mabe;
Mpe Nzambe amekaka biso te, kasi abikisaka biso ô lisumu, ô bokono, mpe ô liwa.

Jambi kati na Yo ijalaka bokonji, nguya mpe nkembo, ô bileko na bileko.
Zambi Nzambe azalaka nsuka te, nguya inso, Bomoï bonso, Bosolo bonso, Bolingo bonso, likolo ya manso mpe Manso.

For this translation in English and other translations in Lingala, please see <http://translations.christianscience.com>